Edición de 10 páginas

SANTA FE

(Porte pago)

DIRECCION Y ADMINISTRACION: SAN MARTIN 729-31 | AÑO VIII — N.o 4187 | Santa Fe, miércoles 20 de noviembre de 1918

TARIFA

INTERIOR		EXTERIOR	
3 Meses $ m/n	6	3 Meses $ oro	5
6 " "	12	6 " "	10
1 Año "	24	1 Año "	20

Sucursal en Rosario

Mitre 459 — Casilla Correo 214
a cargo del señor
SANTIAGO ZANETTI
a quien deben dirigirse para
AVISOS Y SUSCRIPCIONES
Consultas jurídicas y médicas gratuitas para los suscriptores de este diario en Rosario.

ESPECTACULOS

"POLO NORTE", CONFITERIA Y pastelería de Manuel Viqueira, San Martín, esquina Garay. Teléfono 17.

ABOGADOS

LOPEZ ESTANISLAO M., San Jerónimo 782

ESCRIBANOS

SANTIAGO DOBLER
1.o de Mayo 671 y 673

IGNACIO M. LUQUE
Escribano público.—Moreno 71

RODRIGUEZ LUCAS D. — 9 de Julio 774

VETERINARIOS

Dr. A. G. DEL CORRAL — 25 de Mayo 485

DENTISTAS

RAUL L. RUIZ — Tucumán 163

Gimbernat V. Gregorio — Vera 287

E. Martínez — 1.a Junta 247

ALMACENES POR MAYOR

CESAREO GARIBAY — Av. Rivadavia 800

ALMACENES

TIN TIN — 9 de Julio y Junín

AGENCIAS MARITIMAS

JOSE RANEA — SAN LUIS 404

AGENCIAS DE LOTERIA

Peña Leonardo — San Martín 596
La casa más antigua en este ramo

CONSERVATORIOS DE MUSICA

"SANTAFECINO" — 25 de Mayo 893

ACADEMIA "DIETRICH" — San Martín 802

COCHERIAS Y POMPAS FUNEBRES

ESPAÑOLA — 25 de Mayo 331

EMPRESAS DE TRANSPORTES

EXPRESO VILLALONGA — Salta 174

CARPINTERIAS

CIPRIANO FERNANDEZ — S. Jerónimo 924

ANTONIO MARZIONI — 25 de Mayo 66 (N)

DROGUERIAS

CORTI NATALIO San Jerónimo 582

DESPACHANTE DE ADUANA

JOSE RANEA — San Luis 404

FABRICAS DE MOSAICOS

"LA PORTEÑA" — San Jerónimo 489

FERRETERIAS

Occhi C. Juan y Cía. — Rivadavia 300

FRATO LIVIO — San Martín 452

FOTOGRAFIAS

"LUZ Y SOMBRA" — S. Luis 332|334

GARCILASO — San Martín 628

ORIENTAL — 25 de Mayo 361

GRAMOFONOS Y DISCOS

"Casa Parga" — San Jerónimo 568
Siempre hay novedades

HOTELES

HOTEL "TOSCANO" — Rafaela

HOTEL "MAYO" — Rafaela

ITALIANO — La Junta 151

ESPAÑA — San Martín 431

LIMPIEZA DE CLOACAS

"LA SANITARIA"
TELEFONO 302 — 9 DE JULIO 450

MUEBLERIA

"CASA AMARILLA" — San Martín y Salta

JOYERIAS

Worms, José y Cía.
San Martín 657

Juan Caspani — San Martín 634

Emilio C. Castellví

RELOJES LONGINES Y PATEK PHIPPE— JOYERIA Y TALLERES: MENDOZA 170|72

YESERIA Y ESCULTURA

"LA AMISTAD" — 25 de Mayo 423

ZAPATERIAS

"LOS PIRINEOS" — SAN JERONIMO 892

Avisos económicos

Todo suscriptor que se encuentre al día con la administración, tiene derecho a publicar gratis, mensualmente, un aviso de tres líneas durante cuatro días, en la sección Avisos Económicos.

Se reciben avisos comerciales hasta las 11 de la noche, y fúnebres hasta las 8.30 de la mañana.

REMATES Y COMISIONES EN GENERAL de Salomón Peppi, calle Mendoza 165. Se compra toda clase de muebles, estantes y mostradores. También se recibe toda clase de mercaderías y se adelanta dinero sobre ellas. Continuamente tengo en venta muebles de ocasión. No confundir: calle Mendoza 169. pte.

REMATES Y COMISIONES EN GENERAL por Dobosky, Mendoza 112 (Este). Se compra toda clase de muebles, estantes y mostradores. También se reciben toda clase de mercaderías para el remate, y se adelanta dinero continuamente. Tengo en venta muebles de ocasión. No equivocarse, Mendoza 112. — Casa de toda confianza. pte.

Trapos viejos se compran en esta imprenta, para limpieza de las máquinas en pequeñas cantidades.

"LA SANTAFECINA", MEDIAS Y ARTICULOS de punto, casa fundada el año 1911. Primera y única fábrica en Santa Fe. Se hacen trabajos de encargo. Agustín Rossi y Hermanos. Calle Las Heras 109. (Norte). pte.

APARICIO CEBALLOS, REMATADOR, SAN Martín 544 "La Prensa", dispone de varias sumas de dinero para colocar en hipotecas, sobre propiedades en esta ciudad y campos. Operaciones rápidas y seriedad.

PLOMO se compra. Ocurrir a esta imprenta.

Muebles Mostradores estanterías y Lanas se compran de todas clases, Mendoza 173.

NINA G. LAVORATORNOVO, TAller de lencería y artículos navales. Se hacen banderas de todas nacionalidades y de remate. Se alquilan alfombras para bailes y casamientos. Ocurrir Humberto I, 146. Santa Fe. pte.

CONFITERIA Y PASTELERIA "EL NUEvo Siglo", de Miguel Monserrat. — Calle 1.o de Mayo 550, esquina 1.a Junta.— Teléfono 211—Santa Fe. —Gran surtido en masas finas, postres, alfajores criollos de leche y madrileños, huevos quimbos, confites, caramelos, bombones y bomboneras para regalo y toda clase de confituras agradables al paladar. Se preparan bandejas para bautismos y casamientos. Servicio esmerado.

LA VICTORIOSA. FABRICA DE LEGIAS, Avenida Rivadavia y B. Gálvez. Teléfono 574. Se compran botellas de todas clases y damajuanas, se paga buen precio. pte.

FABRICA "LA PROVEEDORA SANTAFECINA" de alpargatas y zapatillas de todas clases, de Juana viuda de González. San Jerónimo 513.

SE COMPRAN PIANOS USADOS EN la casa Medina, Salta 177. pte.

BANCO POPULAR DE SANTA FE
PROPIEDADES DESOCUPADAS

San Martín 764, salón . . . . $	100
San Martín, San Lorenzo y General López, salón . . . . $	100
Urquiza 384, 2 piezas . . . . $	50
Mendoza 85, 5 piezas . . . . . . $	100
4 de Enero 1071, piezas a . . . . . "	15
25 de Mayo 850, 5 piezas . . . . . "	50
Crespo 229, (altos), 3 piezas . . . $	80
San Martín 828, salón y 3 piezas . . "	200

NUEVA CASA DE REMATES Y COMISIONES, "La Confianza", de Pedro González Gómez y Joaquín Paya, (martilleros), calle San Jerónimo 519, entre 1.a Junta y Tucumán. Se compra con destino a la venta en remate, muebles, útiles y objetos de casas de familia, estanterías, mostradores y vidrieras. Siempre tenemos en venta muebles de oportunidad. Se adelanta dinero sobre mercaderías, muebles, útiles y objetos que sean entregados para rematar. Se hacen operaciones hipotecarias. Se compra leña Campana, algarrobo, barcinas, maíz, caña y carbón. Se atienden pedidos de la campaña. Se atiende la casa. San Jerónimo 519.

SE AVISA A LOS TENEDORES DE libretas para el concurso que realizará la fotografía "Luz y Sombra", que el señor M. Goldtaim, corredor de las mismas, está autorizado solamente para colocarlas y cobrar la primera cuota y no las siguientes, teniendo mi casa cobrador con autorización especial y sello correspondiente. V. Pascual. Pte.

¡OJO! GRAN OCASION. UNA MAQUINA trilladora "Clayton" de 4 1|2 pies, a tracción, en excelentes condiciones, lista para salir a campaña, se vende. Dirigirse A. Miguel Ceil. Recreo, prov. de Santa Fe.
11415-16-18-12

SEÑORA, EN LA EPOCA DEL VERANO, cuando más se gasta el jabón, no se olvide que el más económico, higiénico, espumoso y que no desgasta la ropa, es el jabón marca "Victoria", pídalo a los concesionarios Podduboy y Trochunoff, Santa Fe. Casa central Rioja 282; sucursal, 25 de Mayo 463. Teléfono 876.

SE VENDE UN PIANO MARCA HAUPfeldt, para tocar a electricidad y a mano. Calle Belgrano 125 (Sud).
11378-1.o-30-11

JUAN STRADA, SAN JERONIMO 572, SANta Fe. Imprenta, librería, gran surtido en postales. G-30-11

DEPOSITO DE VARAS DE SAUCE, PICAnillas y paja para techar, vinos nacionales, yerba paraguaya y jabón marca SEDEAR— Almacén de comestibles y bebidas. Cinqualbres. Belgrano 135. 11377-1.o-30-11

80.000

JUGADA DEL 22 DE NOVIEMBRE

Están en venta los billetes en la acreditada casa
"LA CONFIANZA"
Casa matriz: Mendoza 129.
Sucursal 1.a: San Martín 925.
Sucursal 2.a: San Martín 316.
Pidan precios desde un quinto hasta cualquier cantidad; girar órdenes a

Tomas Gutierrez

Teléfono núm. 843 — Santa Fe
10115-10-11

M. ROJAS

Acepta autorizaciones para venta a comisión de toda clase de haciendas, y principalmente novillos para frigorífico.

Se ocupa de compra y venta de leña y carbón, en grandes partidas.

Tramita todo asunto judicial, interpone reclamos contra los ferrocarriles de la república y gestiona permisos para alambrar y lotes de marca.

Comisiones en general, compra y venta de campos, casas y terrenos.

Tiene en venta en Rafaela un coche de lujo, todo tapizado en seda, con cuero acharolado, con dos arreos, uno con pechera inglesa y otro con pechera francesa encharolada, con silleta y bailosla, dos frenos; todo el juego es de charol y bronce, en buen estado, con sólo un año de uso. Muy fuerte y muy cómodo.

Por más datos, a M. Rojas. San Cristóbal.

SE VENDE UNA CASILLA DE MADERA, de construcción sólida y moderna, en perfecto estado, toda desarmable, techo de zinc, con 100 chapas, de quince metros frente al sud, doce metros frente al este y siete metros frente al oeste. Consta de cuatro divisiones, que forman seis departamentos y dependencias. Está ubicada en el paraje denominado Kilómetro 2, callejón Freyre. Tratar en esta ciudad, calle Sargento Cabral n.o 176.
11335-27-20-11

PENSION FAMILIAR. SE DESEA DAR A 2 a 4 jóvenes o personas decentes; buen trato, comida sana y abundante. Precios módicos. 9 de Julio 665. g-30-11.

EN RECREO, SE VENDE UN JARDIN, UNA casa de comercio y otras propiedades. Ocurrir, Santiago Ceil, en Recreo, F. C. S. F.
11404-10-9-12

COMPRO O ALQUILO, PAGANDO UN AÑO adelantado, casita de 3 piezas moderna, radio adoquinado. Ocurrir 3 de Febrero 31 (Oeste). 11368-28-11

MUEBLES, CASI NUEVOS Y PLANTAS, SE venden de ocasión. Varios de 7 a. m. a 6 p. m. 9 de Julio 231. 11411-21-11

ESPECIALIDAD EN AFINACIONES Y COMposturas de piano. Profesor de música Domingo Uggetti. San Martín 1032. Santa Fe.
11413-14-13-12

CONTABILIDAD, ARREGLO DE LIbros atrasados, inventarios, balances, etc. Precios módicos. Dirigirse por carta a P. G. M., Humberto I, 132.
v-15-12-18

ALMACEN "EL GLOBO" DE ARTURO Ibáñez. Gran surtido de comestibles y bebidas, vinos y licores. Avenida Rivadavia, esquina Corrientes, Santa Fe. Teléfono 824.
G-26-11

"ALMACEN DEL PILAR" DE J. ALGINETti. San Martín, esquina Humberto I. Venta de velas para iglesia y pompas fúnebres. Nafta al granel. G-26-11

SE PRECISA UN PORTERO. INUTIL presentarse sin recomendaciones. San Martín 404.

SE NECESITA UN QUINTERO Y jardinero, para el campo. Ocurrir, San Martín 404. g-21-11.

ISIDORO SHILMAN, RADICADO EN TOStado, busca a su hermano Zelik Shilman, que hace 8 meses se radicaba también en Tostado; lo busca con urgencia.
11432-19-26-11.

SE DESEA COMPRAR DE OCASION UNA buena escopeta sin gatillo, y una mesa para diez o doce personas. Ofertas, a calle Belgrano n.o 112. g-22-11.

SE VENDE LA CASA DE ALTOS Y TERRENO ubicado en 1.o de Mayo y Tucumán, plaza San Martín, punto inmejorable y de gran porvenir. Para tratar en la misma con F. Inmejorable. — Santa Fe, noviembre 19 de 1918. g-15-12.

SE PRECISA UNA SIRVIENTA DE 12 a 15 años para matrimonio solo. San Martín 251.
g-22-11

SE NECESITA UNA SIRVIENTA. OCURRIR San Martín 22. g-22-11.

SILLAS Y MESAS DE FIERRO SE VENden, a buen precio. Razón, San Jerónimo 612.
g-23-11.

COCINERA SE OFRECE, CON BUENAS REcomendaciones. Ocurrir, Catamarca 360 (E.)
g-22-11.

SE ALQUILA PRECIOSO DEPARTAMENTO, tres piezas con hall y jardincito, 1.o de Mayo 774. g-23-11.

SE VENDE UN TOLDO COMPLETO EN buen estado. Rivadavia 236. g-22-11

SE VENDEN: 1 ESCRITORIO NORTEAMEricano, con cortinas, 1 bancada de algarrobo, una caja de fierro, estantería vidriera, mostrador, bicicleta, juego comedor roble y varios otros muebles y objetos. H. Candioti 853. 11435-20-19-12.

Avisos del día

CAMPO

especial para agricultura y ganadería, de 5.000 hectáreas, con unas 500 alfalfadas, inmediato a Santa Fe, 35 kilómetros, se arrienda. — S. Sandaza, San Martín 693, Santa Fe.
11300-20-27-11

4.º CONCURSO ANUAL

DE LOS CIGARRILLOS

COLON

DE 0.30 CTVS.

1179 PREMIOS DE VALOR REAL

BASES: Serán distribuídos entre las personas que acierten o más se aproximen al número favorecido con el 1er. premio de la Lotería Nacional del Millón a jugarse el día 23 de Diciembre próximo.

1er	Premio	DOS MIL pesos m/n en efectivo.
2o	"	QUINIENTOS " " " "
3o y 4o	"	Dos de CIEN " " " "
5o al 9o	"	Cinco de CINCUENTA " " "
10 " 29	"	20 elegantes RELOJES "STANDARD".
30 " 79	"	50 Lapiceras con depósito de tinta.
80 " 129	"	50 ANILLOS plata con monograma en esmalte, gran moda.
130 " 179	"	50 pares GEMELOS plata con monograma en esmalte, gran moda.

PREMIO ESPECIAL. Serán repartidas entre las personas que remitan más soluciones 1.000 Billeteras de bolsillo de gamuza fina.

INDICACIONES — Escriba claro en las etiquetas de los cigarrillos COLON el número de su agrado, acompañado de su nombre y domicilio. Cada etiqueta es válida por una solución, debiendo estar completa de los dos lados y con parte de la estampilla fiscal adherida e inutilizada por la escritura. En caso de empate entre dos o más personas se procederá a un sorteo, haciendo el reparto por orden del mismo. Una misma persona puede remitir las soluciones que desee.

Recibimos soluciones hasta las 7 p. m. del día 16 de diciembre, calle MITRE 871, o en el local de propaganda calle RIOJA 1172, Rosario.

Por más detalles solicítense a nuestras oficinas.

FERNANDEZ y SUST.

BUZONES: Pueden depositarse las soluciones en las siguientes cigarrerías: "La Feria de Cuba", de S. Menéndez, San Martín 782 y 784; "La Confianza", de A. Barrionuevo, San Martín 710; "La Popular", de M. Siganevich, San Jerónimo 567, o en nuestra casa central en Rosario, Mitre 871.

Productos "REX"

Jabón "Rex" a la glicerina

El jabón "Rex" a la glicerina, es recomendado para el baño y el tocador, no contiene ninguna substancia medicinal y es especial para las paspaduras y grietas. Se garante ser el mejor jabón de glicerina para el uso del baño, del tocador y para afeitarse. Su pureza deja un sentimiento de confort y limpieza, que es imposible obtener con los jabones de otras marcas.

Jabón "Rex" a la crema de leche

El jabón "Rex" a la crema de leche, es uno de los mejores jabones, preparado con los productos más finos, es insuperable para suavizar y blanquear la piel. Su pureza da un sentimiento de bienestar después de haberlo usado.

Jabón "Rex" a la Rosa

El jabón "Rex" a la Rosa, por su aroma agradable y la finura de sus compuestos es un jabón sumamente delicado para el baño y el tocador. Suaviza el cutis y es el producto mejor entre sus similares.

Jabón "Rex" al afrecho de cebada de Malta

El jabón "Rex" al afrecho de cebada de Malta es el favorito de las señoras y quita toda clase de pecas y manchas de la cara. Es especial para el baño de los niños y se recomienda por la suavidad que da a la piel, por cuya razón no debe faltar en ninguna casa.

Jabón "Rex" al Eucaliptus

El jabón "Rex" al Eucaliptus es especial para sacar la caspa. Limpia completamente el cutis de toda impureza y saca las paspaduras que se producen con los fríos y las quemaduras del sol, dejando una suavidad que no se puede obtener con los jabones de otras marcas.

Es muy frecuente encontrar en el análisis de los jabones ordinarios y adulterados, materias nocivas que causan irritaciones en la piel lo que se garante no sucede con ninguno de los jabones marca "Rex" que fabrican los señores Malos Frères. Solicítenlo en todas las buenas farmacias.

11340-24-28-11.

CASA FAURE

SAN CARLOS CENTRO F. C. S. F.

Ofrece en primera hipoteca hasta $ 500.000. Interés corriente. Prefiérese campos. Operaciones rápidas.

11420-19-18-12.

Casa de Pensión

Si quiere usted comer y dormir con toda higiene y confort, pase por la casa de pensión calle Rioja 274. Encontrará comida bien sazonada y piezas amplias y bien ventiladas.
10084

Cochería "Santa Fe"

— DE —

ALFONSO GIMENEZ

Esta casa cuenta con un espléndido servicio de pompas fúnebres, desde el más lujoso al más modesto ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Cajones de todas clases y precios

Servicio especial para comuniones y bodas

Carruajes para paseos-Precios módicos

Calle 4 de Enero 324

TELEFONO 477 — SANTA FE

Academia Superior Mendía

CORTE, CONFECCION, LENCERIA Y LABORES
25 de Mayo 180, Santa Fe

Está incorporada a la Central de Buenos Aires; dirigida por la profesora señorita Concepción Márquez, diplomada y premiada con medalla de mérito y dos premios de honor.

Es la única que está instalada con todo confort y administrada por personas que son una garantía para las alumnas, por su seriedad y por su experiencia profesional. La única que posee el programa más amplio, incluyendo las últimas lecciones para las alumnas que sigan el curso de profesoras, otorgando los diplomas nacionales autorizados por el ministerio de fomento.

Invito a las señoras y señoritas que deseen recibir lecciones, pasen por este instituto a presenciar las clases teóricas y ver los trabajos ejecutados por las alumnas. Queda abierta la inscripción a precios reducidos. Especialidad en trabajos de lencería. Bordados, vainillas.

Se cortan moldes sobre medida y al último figurín; garantizo su exactitud. Venta de métodos de estudio. Se reciben pensionistas; precios moderados. Lecciones a domicilio.

11364-4-3-12.

AVISO

Se avisa al público en general que por escritura pública otorgada en la ciudad de Rafaela con fecha 16 del corriente mes, ante el escribano público don Angel Masjoan, el señor Pedro Ivaldi vendió al señor Leopoldo Bandini el negocio de farmacia establecido en esta colonia, bajo la denominación de "Farmacia Piamontesa", quedando a cargo del señor Pedro Ivaldi, el activo y pasivo del citado negocio existente al 27 de octubre ppdo.

Sa Pereyra, 16 de noviembre de 1918. — Pedro Ivaldi—Leopoldo Bandini.

11428-19-21-11.

¿DONDE VA?

A la cigarrería y agencia de lotería

— DE —

Miguel Siganevich

Antigua y acreditada casa con surtido permanente del ramo, seria y de mucha confianza; calle San Jerónimo 567, Santa Fe. Teléfono n.o 267.

Casa especial

EN ALMACEN DE SUELAS

— DE —


Miguel Siganevich

Surtido completo en:

CORTES CABRITILLAS
CHAROLES BECERROS
VAQUETAS Y FORROS
CORDONES Y ELASTICOS
POMADAS Y TACOS DE GOMA
HILOS Y PLANTILLAS
BAULES Y VALIJAS
HERRAMIENTAS PARA ZAPATEROS

Se atienden pedidos de ciudad y campaña. Ventas por mayor y menor. San Jerónimo 618, Teléfono 442.

Alto ahí



Salvador de la humanidad doliente

Consultadme o escribidme y todo cambiará en su favor, ya sea en asuntos contrariados, abandono, desaciertos, matrimonios, etc. Adivino por las cartas, como dado. Talismanes para dicha, juego, amor y contra daños. Piedra imán legítima. Consulta personal, $ 1; por correspondencia, $ 2. Profesor Alberto Alfaro.

Representante técnico en esta localidad de yerbas medicinales y productos andinos.

Calle Rosario 14 (Este)—Santa Fe
Pte.

Gran Hotel

HIBERNO ARGENTINO

Casa inglesa. Comodidad para familias y viajantes; buena pensión. Precios módicos. Inclusiva: Mrs. G. D. Maclure, San Martín 728. Buenos Aires.

11389-5-4 12

ACEITE CRUZ BLANCA

Ya se encuentra en venta en todos los buenos almacenes.

JOSE ROCA SOLER

SANTA FE

Difusión de las cooperativas

AGRICOLAS

Llama justamente la atención el progreso que han alcanzado en la provincia de Entre Ríos las sociedades cooperativas agrícolas que tanta influencia tienen en el desarrollo de las actividades del trabajo.

Esas instituciones, por los objetivos que persiguen y los beneficios que reportan a los agricultores, se han convertido para ellos en organismos indispensables, como quiera que suplen dentro de lo relativo, la ausencia de un banco agrícola nacional encarecido a esta altura del tiempo, por el incremento que toma la explotación intensiva de la tierra.

En Entre Ríos son muchas las cooperativas que, debido a la acción particular y al espíritu de iniciativa de los núcleos agrarios, están en pleno funcionamiento y llevan a numerosas zonas del estado su gestión bienhechora, facilitando a los hombres de campo nuevos medios de labor y de sostenimiento que no hallarían viviendo aislados o librados a merced de sus propias fuerzas.

El trabajo de los agricultores tiende así a salir de su individualismo perjudicial para asumir las formas mutualistas que imponen las organizaciones modernas.

Un diputado a la legislatura de Entre Ríos ha presentado recientemente un proyecto exonerando de todo impuesto a las cooperativas agrícolas, iniciativa oportuna y laudable con que empiezan a acusarse los poderes oficiales en el desarrollo de esas instituciones.

Es de esperar que el mencionado proyecto sea sancionado, ofreciendo con ello un estímulo más a las simpáticas asociaciones de fomento y protección del trabajo, para que de ese modo vayan ellas extendiéndose por todo el país.

En la provincia de Santa Fe también existen algunas cooperativas organizadas en el sur y que llevan desde su constitución vida bastante próspera. La que funciona en la ciudad de Casilda, sirviendo una extensa zona de los departamentos Caseros, San Lorenzo, Iriondo y General López ha sido en las últimas graves crisis de la producción agrícola la providencia de muchos campesinos que pudieron sostenerse mediante el crédito que obtuvieron por su intermedio.

Y otro tanto puede decirse de las pocas asociaciones similares que nacieron durante los grandes conflictos producidos entre colonos y terratenientes.

El proyecto del diputado entrerriano es un ejemplo que deberían imitar nuestros legisladores, propendiendo con la exención de gabelas fiscales a la mayor difusión de las cooperativas santafecinas, en la seguridad de que, lo que el erario pierde al dejar de percibir pequeños impuestos, sin mayor importancia, lo ganaría al vigorizarse las fuentes de la producción que surten de grandes recursos a la renta pública.

Esta iniciativa puede también hacerla suya el ejecutivo, con lo cual daría, en medio de su lamentable esterilidad, prueba de que no está ajeno a los interesantes problemas planteados por las exigencias del trabajo y que deben resolver con buen criterio las administraciones ordenadas.

¿Es o no es persona grata?

El gobierno inglés no ha contestado todavía al argentino si el ingeniero Alvarez de Toledo que fué propuesto para ministro en Londres, es o no persona grata.

El tiempo transcurrido desde que fué elevada en consulta dicha designación a la cancillería británica, autoriza a suponer que ella ha encontrado por lo menos algunas resistencias en las esferas del gobierno de Inglaterra.

En este caso, el ministerio de relaciones exteriores que dió a la publicidad el nombramiento del Sr. Alvarez de Toledo, habría cometido un traspiés llamado a hablar muy poco en favor de su formalidad.

Sin contar con que los órganos periodísticos afectos a la presidencia insertaron a gran tamaño, el retrato del ingeniero Alvarez de Toledo y se anticiparon a declarar que dicho caballero contaba con todas las simpatías del gobierno inglés.

Veremos en qué termina este asunto, cuya demora en solucionarse acaso tenga atingencia con los errores de nuestra política internacional.

Podría ser que el gobierno británico quisiera, con una incidencia, poner de manifiesto su mala voluntad en lo, que respecta a las buenas relaciones con el argentino, y cobrarle así la indiferencia con que éste contempló los intereses de los aliados en la guerra.

La lucha comicial en Córdoba

Signo evidente del equilibrio de las fuerzas partidarias de "azules" y demócratas de Córdoba, presentadas en las últimas elecciones, es sin duda alguna el hecho de que aún después del acto eleccionario, ambos partidos se atribuyen para sí el triunfo.

A pesar de esas afirmaciones de éxito de parte de los demócratas, determinadas causas e informaciones de fuentes insospechables, contribuyen a afianzar la creencia de que el triunfo eleccionario corresponde a la fórmula González-Argüello, tanto más cuanto en algunos puntos del interior de aquella provincia, "rojos" y "azules" votaron juntos.

Nada, sin embargo, se sabrá en definitiva, hasta los primeros días del mes entrante.

Los derechos de examen

Tenemos entendido que los derechos de examen que debe pagar el alumnado de los colegios nacionales sólo deben cobrarse cuando los exámenes se verifican, pues, como en el caso del guiso de liebre, lo principal es la liebre, vale decir, el examen.

Ayer nos ha visitado un padre de familia que tiene un hijo en el Colegio Nacional de esta ciudad y nos ha preguntado si estaba obligado a pagar derechos por un servicio que a su hijo no se le brindaba y a pesar de haber resuelto el ministro de instrucción pública que se supriman los exámenes este año.

Le respondimos que no habiéndose hecho reserva alguna en el decreto ministerial, la suspensión de exámenes importa también suspender el cobro de derechos, puesto que no es justo ni equitativo cobrar un servicio que no se presta.

—Así lo sostengo yo, manifestó nuestro visitante, pero se me dice que si no pago esos pretendidos derechos el alumno pasará de año y...

Sí, que por la plata baila el mono, pero no será santo ni tan caivo.

El señor rector del Colegio Nacional, don Segundo Gómez, al que damos traslado de estas líneas, ha de aclarar, sin duda, lo que sobre el particular exista.

Así lo esperamos.

El pleito correntino

Va en vías de no terminar nunca la intervención nacional a Corrientes. Parece que el doctor Irigoyen espera que la nueva generación correntina quede habilitada por la edad a ejercitar el derecho del voto, para recién, si el radicalismo, con ese nuevo contingente tiene mayoría en los atrios, convocar a elecciones al pueblo de Corrientes y devolverle, si el partido triunfa, la autonomía que le ha arrebatado.

Mientras tanto, el tiempo pasa, dando la intervención a Corrientes, el más triste espectáculo que jamás haya presentado el país, ni en aquellos tiempos del "régimen oprobioso": el pugilato ininterrumpido entre los interventores y sus ministros, cuando no también con el mismo presidente de la nación.

Se dice ahora que el doctor Giuffra va a hacerse cargo nuevamente de la intervención. No hará más que lo que ha hecho su sustituto: provocar una nueva cuestión con sus ministros. Y no habrá derecho después a decir que no hace nada el interventor nacional de Corrientes. Todavía quedan allí algunas cosas que pueden ponerse cabeza abajo.

Nuestro folletín

Empezamos hoy la publicación en folletín, de la interesante novela inglesa de A. E. W. Mason, titulada "El Misterio de la Villa Rosa".

La novela de Mason, pertenece a la buena literatura inglesa. Bien escrita y de narración sostenida con verdadero arte, su lectura hace pasar momentos de intensa emoción, como han de comprobarlo nuestros lectores.

Al César lo que es del César

Un conspicuo radical que suele poner la nota de su espíritu decidor y amable, en las charlas con que hacemos un alto en la fatigosa tarea cotidiana, nos decía ayer, comentando los artículos que hemos publicado acerca de la posible amalgama de las dos fracciones del radicalismo:

—Yo votaré por la paz "sin anexiones ni indemnizaciones", porque entiendo que los valores en disputa, si los hay, dejan de tener cotización en el mercado ideal de los principios.

Pero si mi pacifismo, es, por lo desinteresado, inmaterial como todas las nobles especulaciones morales, reclamo —agregó— que la paz sólo venga a condición de que no sufra desmedro la justicia, y que cada hombre ocupe en la tienda del armisticio, el lugar a que tenga derechos por su actuación.

El exordio nos pareció interesante, como promesa de un delicioso cuarto de hora, e hicimos un movimiento de cabeza aprobatorio, en que halló nuestro amigo un estímulo para continuar.

—Creo — siguió diciendo — que las intenciones reveladas por el Dr. Caballero, son sinceras aunque no sean espontáneas, desde que son notorios los motivos que las provocaron. Por miedo al camarada de ayer que se levanta dispuesto a poner una pica en Flandes, el Dr. Caballero, saliéndose de la línea azul de su idealismo" se repliega con los suyos hacia el grupo combatido por él, mientras ese grupo fué gobierno. No nos hagamos cruces ni gritemos los radicales que esto es una baja maniobra. En buen romance lo que hace el Dr. Caballero es un acto político lícito y permitido. Veamos sólo en la actitud del hombre una predisposición natural o forzada, pero predisposición evidente, a facilitar la solución del pleito partidario y aprovechémosla...

—Acaso tenga usted razón, interrumpimos; pero, le preguntamos: ¿es usted caballerista?

—No tal, contestó pero si esa paz ha de venir, si esa unión anunciada por el optimismo de unos pocos está destinada a entrar en el terreno de la realidad, algo tenemos que pedir a la hidalguía del Dr. Caballero y a la hidalguía de todos sus amigos.

—¿A saber?

—Que ocupen él y ellos el casillero que les corresponda y rindan homenaje a la verdadera figura sobre quien debe refluir todo el honor de la jornada.

El doctor José María Zavalla, es el hombre que ha tenido la Unión Cívica Radical de Santa Fe en sus horas de prueba y de sacrificio; el único que dijo dando la espalda a la casa de gobierno, cuando los hombres se aplanaban ante el presupuesto, que la unión era necesaria como una imposición fatal de los hechos y de los intereses superiores del radicalismo; el único que sin miedo a quedar solo, sin contemplar las propias conveniencias, sin ambiciones subalternas, trabajó y se batió en todos los terrenos por la unión del partido y quiso que éste fuera, uno e indivisible, solidario con la administración surgida de su esfuerzo cívico. A él debe corresponderle, en consecuencia, el honor de la paz, si la paz llega a ser un hecho definitivo, y así lo debe reconocer el Dr. Caballero que conoce la integridad del Dr. Zaballa, lo estima a pesar de no haberlo seguido y al aceptar ahora sus iniciativas por la concordia de la familia radical, no hace más que consagrar la personalidad del distinguido ciudadano, colocándolo a su debida altura en todo lo que tiene de grande y respetable.

—¡Acabáramos! Es usted zaballista...

—Tampoco. Y en la guerra los honores se tributan a los guerreros que triunfan, en la paz ellos corresponden a las ideas y a ... acción de los que miran hacia el porvenir dominando el presente. Eso es todo, sin ser caballerista ni zaballista, nos dijo en tono amable al tendernos la mano en su saludo de despedida.

Las conquistas del feminismo

Entre otras conquistas que merced a la guerra ha obtenido la mujer, se halla la del voto. ¡Excelente progreso! La mujer puede depositar en las urnas su papeleta electoral, pero en los campos de batalla ha dejado un hijo, dos, quién sabe cuántos. El precio de su derecho político ha sido satisfecho. Avanzar en ideas significa perder la sangre de una arteria. Sin el sacrificio no hay reconocimiento posible. ¿Queremos ser algo más de lo que somos? Pues hay que sacrificarse y consentir que mueran muchos centenares de inocentes criaturas.

Ah, el feminismo. Antes de la guerra las sufragistas inglesas las más apasionadas y fanáticas del derecho político, recurrían a todos los procedimientos imaginables para hacer sentir su acción; recurrían hasta la huelga del hambre. Encerradas en calabozos húmedos, inmundos y oscuros, aquellas pobres y santas mujeres, se negaban a comer y a beber, realizando de esta suerte el más doloroso y el más decidido de los apostolados. Sus carceleros no sabían qué hacer para persuadirlas de que no debían dejarse morir de hambre y de sed, pero en vano; ellas, tendidas sobre el frío y duro pavimento, no escuchaban, haciéndose insensibles a todos los ruegos, como muertas; hasta que sus jueces, apiadados por tan notable resistencia suicida, disponían su libertad.

Luego vino la guerra y con ella la mujer tuvo que sustituir al hombre en todos los trabajos civiles y no pocos militares. "Ahora no se nos discutirá nuestro derecho, al sufragio", decían las feministas. Y en efecto, en Inglaterra, en Francia, sin contar Rusia, etc., hay una conformidad unánime por que la mujer vote, tenga asiento en las legislaturas y en todos los sitios donde se sienta el hombre.

La guerra la ha rehabilitado. La mujer, de hecho y de derecho, ocupará los mismos planos que el hombre. En las fábricas ya es un operario, en las academias será un miembro, en la política un alto representante. Igual al hombre en todas las condiciones de la vida civil, querrá serlo también en la vida matrimonial. Y es lógico. Al hombre quizás le convenga. El hombre y la mujer serán en el matrimonio dos partes contratantes, con obligaciones recíprocas a satisfacer las necesidades del hogar. Si el uno va al taller, la otra irá a la fábrica. Derechos iguales.

El matrimonio, por consiguiente, se transformará en una convención. La mujer, acaso no sea buscada por su belleza, ni por sus condiciones de mujer madre, sino por sus habilidades profesionales. Habrá comparación de sueldos y examen detenido de circunstancias económicas. No se crea que exageramos. La libertad política de la mujer implica posesión absoluta de la vida civil, con todos sus deberes y exigencias.

Sólo que, ay, en esa posesión aventuradamente ideológica, no figuran los derechos ni los deberes de madre. Las sufragistas han sido las primeras en olvidarlos. El derecho de madre, es un derecho de conservación de la especie, derecho que observan todas las hembras por la enseñanza que les viene de sus instintos de tales.

Pero una idea no debe malograrse por tan poca cosa. Lo importante es que la mujer haga leyes, vaya a las oficinas y a los talleres, exactamente igual que el hombre. Eso de ser madre es lo de menos. Se es o no se es, pues hay manera de eludir esa condición que viene desde que los seres orgánicos poblaron la tierra y se dividieron en sexos.

La guerra ha hecho mucho por la realización de las ideas puras. Ha probado la resistencia material de la mujer en múltiples ejercicios y ya no hay quien pueda sostener con verdad que no sirve y que no puede colocarse en un orden paralelo al hombre. Ella ha perdido sus hijos en los campos de batalla, pero ha ganado en el concepto masculino y en el orden civil de la sociedad. La revolución queda hecha y es necesario esperar a los futuros ensayos políticos de la mujer para saber si hemos ganado.

Por lo pronto tenemos a la vista los expedientes de no pocos fabricantes europeos y americanos en los que certifican que la mujer es tan laboriosa, tan activa y tan inteligente en el trabajo como el hombre. Más aún: hay fabricantes que testimonian que son superiores al hombre por lo bien que saben aprovechar la jornada de trabajo. ¿Y sabéis en qué fundan el aprovechamiento de la jornada? En que la mujer no fuma.

Hasta el hecho de no fumar ha venido a favorecer a la mujer en sus derechos políticos e igualitarios.

Las finanzas de la comuna rosarina

El intendente municipal de Rosario, Sr. Arribillaga que, al parecer, no quiere hacer frente a la otra rama del gobierno de la comuna, un intendente de guerra, como sus antecesores, pidió al presidente del Concejo Deliberante, Dr. Lejarza, que se pusiera con él de acuerdo, a fin de arreglar las descalabradas finanzas municipales.

Insinuaba el Sr. Arribillaga la conveniencia de apelar al crédito para pagar todas las deudas de la administración, y solicitaba asimismo que el Concejo aceptase un aumento en el presupuesto para el año próximo, por no responder el actual a la justa exigencia de todos los servicios, cuyas erogaciones han crecido.

El Dr. Lejarza encontró muy atendibles las razones aducidas por el Lord Mayor, pero llegado el momento de dar una respuesta categórica, manifestó que no podía comprometerse a nada por no inspirarle confianza la situación del nuevo intendente en sus relaciones con el gobierno de la provincia.

Teme el Dr. Lejarza que un nuevo conflicto análogo al que dió por resultado el desastro "manu militari" del Dr. Ferreyra se produzca, y en ello finca sus reticencias.

Es por todos conceptos lamentable que a raíz de estas situaciones anormales la municipalidad rosarina se vea obligada a desenvolverse en medio de problemas que hacen imposible una labor conjunta entre Concejo é Intendencia, como lo exigen los intereses de la gran ciudad.

El mal de esa municipalidad está, sin dudas, en el régimen a que responde su organización, y no habrá remedios que lo extirpen si el gobierno provincial no entrega a los contribuyentes la libre y absoluta elección de todas las autoridades comunales.

Se han vencido con exceso los términos para inaugurar la era de los intendentes electivos, conquista que beneficiará, no sólo a Rosario, sino también, y en forma igual, a las demás ciudades de la provincia donde son frecuentes del mismo modo los conflictos y choques de los poderes edilicios.

El embajador de España

El gobierno nacional se ha dirigido al ministro argentino en Madrid, pidiéndole desagravie en cuanto puede haber sufrido en su crédito por insólitas publicaciones, al embajador de España, señor Soler y Guardiola, actualmente en aquella capital.

El mensaje de la cancillería ordena al referido diplomático que haga constar ante el gobierno español que el señor Soler y Guardiola merece las mejores consideraciones del pueblo y los mandatarios argentinos.

Tal manifestación en obsequio del distinguido diplomático, que en el pecado de haber emitido juicios muy personales respecto de la dirección dada por el señor Irigoyen a las cuestiones internacionales, halló, en la exasperación de las pasiones una penitencia superior al delito entendemos con abstracción de los intereses partidistas, que es un procedimiento tan hidalgo, como franco y correcto.

Ha obrado bien el gobierno argentino no dejando en pie imputaciones calumniosas que pudieron herir de rechazo al mismo gobierno de España.

La colectividad israelita

Los días que corren son de intenso contento para los israelitas que se hallan desparramados por todo el mundo. Pueblo proscripto, malquisto y sin nacionalidad desde hace veinte siglos, la tragedia que ha terminado lo reivindica por un gesto magnánimo de la Gran Bretaña.

Con este motivo, la colectividad israelita radicada en Buenos Aires, a raíz de celebrar en el teatro de la Opera el aniversario de la declaración británica, ha mandado al presidente de la república, doctor Irigoyen, el expresivo telegrama que copiamos a continuación:

"La colectividad israelita, reunida bajo los auspicios de la Federación Sionista Argentina, en el teatro de la Opera para festejar el primer aniversario de la "Declaración británica", en favor del restablecimiento de la nación judía en la Palestina, tiene el honor de enviar a V. E. un cordial saludo haciendo votos de prosperidad por V. E. y por el pueblo argentino. —Jacobo Joselevich".

Los radicales de Salta

Reñida, al parecer, va a resultar la lucha comicial de Salta. Frente a frente y con fuerzas más o menos equilibradas van a encontrarse los intransigentes y nacionalistas salteños.

Los ánimos se hallan excitados en extremo, por lo que no sería difícil que hubiera que lamentar allí más de un suceso doloroso, repugnante a nuestra cultura cívica.

Las apuestas entre uno y otro bando, se suceden sin interrupción y por cantidades respetables, lo que da una idea más acabada de la confianza que cada partido tiene en el triunfo de la jornada.

Pronto, empero, quedará la incógnita despejada.

La conflagración europea

Empezó la entrega de la flota alemana

NOTA DE WILSON A LOS ALEMANES — LA REPUBLICA EN HUNGRIA — PENURIAS DE PRISIONEROS — EVACUACION DE TERRITORIOS — ¿NO ABDICO EL KAISER?—ASALTO DE TRENES— DECLARACIONES DE NAON.

Versión desautorizada — La república en Hungría

WASHINGTON, noviembre 19. — El presidente Woodrof Wilson desautoriza la versión de que intimara a los alemanes al mantenimiento del orden, amenazando en caso contrario con la reanudación de las hostilidades.

En la nota que dirigió a Alemania Wilson prometió suministrar víveres si se mantiene el orden interno.

—En Budapest se ha proclamado oficialmente la república de Hungría. El archiduque se adhirió al nuevo régimen.

Entregando la flota de guerra alemana

WASHINGTON, noviembre 19. — Telegramas de Alemania informan que de Kiel salieron los dreadnouth y cruceros con rumbo al mar del Norte en cumplimiento de las cláusulas del armisticio.

Los submarinos empezaron a entregarse, habiéndolo hecho hoy 20 de ellos. Diariamente se entregarán 20, hasta cubrir el número estipulado.

El almirantazgo anuncia que se hallan listos para esa operación, 94 submarinos.

Recuperación de zonas evacuadas por los alemanes

PARIS, noviembre 19. — Las tropas norteamericanas ocuparon Conjuyón y pasaron Conflans.

Continúan su avance los franceses.

Retíranse los alemanes dejando millares de prisioneros aliados en la mayor miseria y abandonando el material de guerra.

Atravesaron Beaouin y Florenoil, alcanzando los alrededores de Wasselín, en las cercanías del Rhin entre Neufbrisse y Suiza.

Designación de comisarios — Petain —Un gran desfile militar.

PARIS, noviembre 19. — Han sido designados los comisarios de Estrasburgo, Mangel, Metz, Mirmán, Colmar y Paulet.

—Se designó mariscal al general Petain.

—Una vez terminado y firmado el tratado de paz, el gobierno francés invitará a todos los soberanos y jefes de Estado aliados, a que asistan al gran desfile de las tropas aliadas en Francia.

Atrocidades denunciadas — Prisioneros a libertar — Incendios en Bruselas.

PARIS, noviembre 19. — En sus ediciones de la fecha, los diarios denuncian las atrocidades que han sufrido los prisioneros italianos en los campamentos de concentración. En Traustín, Baviera, se les obligó a trabajar sin darles alimentos.

Los alsacianos denuncian que los alemanes en su retirada continúan las destrucciones sistemáticas.

—El gobierno de Alemania libertará a los prisioneros, y por no saber en qué forma alimentarlos les dará víveres para tres días.

—Anuncian del Havre que los belgas llegaron a Soensdo y dirígense de Bruselas a Malinas.

A consecuencia de la explosión de depósitos de municiones, tres estaciones de Bruselas han sido incendiadas.

Prevenciones contra Alemania — ¿No abdicó el káiser?

LONDRES, noviembre 19 — El diario "Express" da una señal de alarma y echa duda sobre la honestidad de Alemania. Cree que los teutones tratan de reorganizarse para establecer una confederación más fuerte que el ex imperio.

Sostiene dicho diario, que el káiser no ha firmado su abdicación, y que se encuentra en Holanda por precaución personal.

Agrega que el ex káiser no habla de la situación de su país, y espera lo que se resuelva sobre la futura forma de gobierno.

La bandera alemana — Asaltos de soldados

AMSTERDAM, noviembre 19 — Se suprimieron los colores de la bandera de Alemania, por los siguientes: negro, rojo y amarillo.

—Los soldados alemanes asaltaron en el camino, trenes de víveres que vendieron a los civiles.

También han intentado la venta de ametralladoras y municiones.

Partido republicano alemán — Constitución ukraniana

AMSTERDAM, noviembre 19. — Comunicaciones de Berlín aseguran que se formará un gran partido republicano burgués.

—En Ukrania se hará una constitución nueva, basada en la reconstitución de Rusia como Estado federativo.

Bolshevikis expulsados — Dieta de Coburgo

NUEVA YORK, noviembre 19. — El ministro del interior danés, expulsó de su territorio a los rusos que hacían propaganda a favor del bolshevikismo.

La dieta de Coburgo aprobó su unión a la república de Baviera.

En la cámara italiana

ROMA, noviembre 19. — En la sesión que mañana celebrará la cámara de diputados, el presidente del consejo de ministros señor Orlando, informará sobre el armisticio y la terminación de la guerra.

Manifestaciones del doctor Rómulo S. Naón

WASHINGTON, noviembre 19. — El doctor Rómulo S. Naón se muestra satisfecho de la aceptación de su renuncia como embajador argentino en ésta y declara que los norteamericanos aprecian con simpatías al pueblo argentino.

Su opinión respecto a la política internacional consiste en que debió prevalecer el panamericanismo en la Argentina.

Espera que se restablecerán fuertes vínculos entre la República Argentina y los Estados Unidos.

En sus manifestaciones agregó que se retirará a la vida privada para dedicarse a sus deberes de familia.



Capital Federal

SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONGRESO — DIPLOMATICO — LOS MINISTROS ALIADOS —PROTESTA CONTRA UN MINISTRO — LA LEGACION ARGENTINA EN LONDRES — EL CASCO PRUSIANO —AGREGADO MILITAR — LOS RADICALES AMENAZAN A CROTTO.

BUENOS AIRES, noviembre 19 — Se anuncia que el doctor Luna no reanudará sus funciones en el Senado hasta dentro de quince días.

—El Poder Ejecutivo espera que la comisión de Presupuesto termine sus tareas para convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, anunciándose que varios asuntos serán incluídos no entrando los referentes a las leyes orgánicas del ejército.

—De paso para el Brasil, llegó el ministro francés Mauricio Casenave.

—Para dentro de breve se anuncia el viaje de los ministros aliados a sus respectivos países.

—La comisión de Presupuesto ha protestado porque no obstante diez citaciones que ha dirigido al ministro Salaberry para que concurra a una reunión a objeto de facilitar unos datos que son necesarios, no ha concurrido.

—En las esferas oficiales se asegura que el gobierno de Inglaterra aceptará la designación del ministro Alvárez de Toledo para ocupar la legación argentina en Londres.

—Se atribuye al Poder Ejecutivo fines electorales que favorezcan a su política porque al elegir senador en marzo próximo no convocará al Congreso.

—Los diarios piden al gobierno que el modelo de casco prusiano que en la actualidad se usa en el ejército argentino sea abolido.

—El coronel Núñez Prado, ha sido designado agregado militar boliviano ante el gobierno argentino.

—Los irigoyenistas siguen amenazando con una intervención federal a la provincia de Buenos Aires, acusando de traición al doctor Crotto, actual gobernador de aquel estado, agregando que es un desleal y que ha olvidado todas las promesas del llano.

LOS SUCESOS DE LA AVENIDA DE MAYO — DENUNCIAS DE LOS DEMOCRATAS — LLEGADA DE UN FERROVIARIO — COMO SE NOMBRARA DEFENSOR A LOS AUSENTES — DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS EN LA RIOJA — MERCADERIAS LIBRES DE DERECHOS.

BUNOS AIRES, noviembre 19—Prosiguen los diversos comentarios acerca de los sangrientos sucesos de la avenida de Mayo.

Algunos aseguran que los disparos fueron 40 y otros afirman que fueron más de 200.

El juez que realiza la investigación oficiará para que el diputado Del Valle, declare.

—Comunican de Córdoba que los demócratas denuncian que las oficinas de la Defensa Agrícola en los días de lucha política estaban convertidas en comités oficialistas.

—En breve llegará de Londres el ferroviario Bowen, quien viene con el propósito de recorrer el país.

—Se ha resuelto que en lo sucesivo se supriman las listas oficiales para la designación de los defensores que entenderán en juicio de los ausentes.

—El señor José Amavet ha sido designado director general de escuelas de la provincia de La Rioja.

—Por resolución del Poder Ejecutivo las mercaderías destinadas a la tripulación de buques no pagarán derechos de ninguna clase.

DECRETO ACEPTANDO LA RENUNCIA DEL Dr. NAON— REFUTACION A LOS CARGOS QUE ESTE HACE EN SU RENUNCIA.

BUENOS AIRES, noviembre 19—Apareció el decreto del Poder Ejecutivo, aceptando la renuncia al doctor Naón. Dice el decreto aludido que mal puede el renunciante discutir la política internacional del gobierno, reproduciendo el telegrama que el Poder Ejecutivo envió al doctor Naón, cuando la declaración de guerra de los Estados Unidos contra Alemania y en cuyo telegrama el gobierno argentino reconocía la justicia que asistía a Norte América condenando a Alemania, agregando que la política internacional del gobierno se ha orientado siempre dentro del concepto de la soberanía.

Recuerda también que Naón propuso la reunión en Madrid de una conferencia de neutrales, para influir ante el gobierno de los Estados Unidos y que el rompimiento de esta nación con Alemania no degenerara en una guerra, proposición que fué rechazada por no ser admisible la intromisión de esta república que se había declarado neutral en un conflicto de otras naciones beligerantes.

Recuerda luego el decreto que el doctor Naón propuso también para que Chile y Colombia en unión de la Argentina influyeran ante Alemania para que se concertase la paz, proposición que tampoco le fué aceptada desde que ninguna nación había sugerido tal idea y se exponía la República Argentina a sufrir un rechazo.

No ve el gobierno las razones aducidas por el doctor Naón para abandonar el cargo, diciendo que la política internacional nunca lo ha comprometido en nada y jamás tampoco se le ha faltado.

El decreto termina aceptando la renuncia y dándole las gracias por los servicios prestados.

PROYECTOS A TRATARSE—LOS CORREDORES DE CEREALES DE ROSARIO — LA FAMILIA CIVIT DE MENDOZA, INTOXICADA — NOMBRAMIENTO.

BUENOS AIRES, noviembre 19— En las esferas oficiales se asegura que el Ejecutivo incluirá para el estudio en las sesiones extraordinarias del Congreso los proyectos sobre reglamentación del trabajo y jubilaciones de los ferroviarios.

—Los corredores de cereales rosarinos, han resuelto reanudar sus operaciones con el mercado a Término después de haber conferenciado con los delegados de la "Royal Comisión".

—Informan de Mendoza que la familia del senador Civit, se intoxicó por tomar unos hongos, estando muy delicados algunos y ha fallecido un hijo del senador Civit y éste se encuentra grave.

—Se nombró inspector de Impuestos Internos, a Carlos Pérez Colman.

SUICIDIO — EN LA CASA ROSADA— —JUBILADO — EL TIEMPO — SOBRE LOS SUCESOS DE LA AVENIDA — CONSUL DEL BRASIL — PERMISO CONCEDIDO — IMPUESTOS A LA RENTA.

BUENOS AIRES, noviembre 19—En Salta se suicidó el capitán Desiderio Torres.

—Hoy no concurrió a su despacho, el presidente Irigoyen.

—El jefe de la división de justicia del ministerio de gobierno, don José L. Silva, se acogió a los beneficios de la jubilación.

—Reinan fuertes calores con temperatura sofocante, habiéndose registrado hoy 30.4 grados a la sombra.

El tiempo amenaza lluvias.

—Hoy el director de "La Razón" declaró ante el juez, doctor Ortiz de Rozas, sobre los sucesos de la avenida.

El juez ha solicitado antecedentes a la policía sobre el detenido García Bonorino.

—El Poder Ejecutivo reconoció al señor Navarro Leites como cónsul del Brasil en nuestro país.

—Se autorizó la entrada de yerba mate del Paso de los Libres por la aduana sin previo análisis.

—La Confederación del Comercio se reunirá mañana para tratar el proyecto sobre impuesto a la renta y hacerle observaciones.

INFORMACION COMERCIAL — VENTAS REALIZADAS — CEDULAS HIPOTECARIAS.

BUENOS AIRES, noviembre 19— En el mercado de hacienda se vendieron hoy 7.500 novillos en un millón de [illegible].

—Se operó con interés en el mercado de cereales, registrándose estos precios: trigo, pesos 12.50; maíz 6 20; avena, 6.80 y lino pesos 22.60.

—En la Bolsa de Comercio los títulos y acciones estuvieron sostenidos, las cédulas hipotecarias argentinas antigua emisión se anotaron a pesos 95.50, 1a. serie a pesos 97.50, 2a. a pesos 98, 3a. a pesos 97 y serie K a 98.

Sociales

Demostración

En los salones del Hotel Italiano, mañana por la noche tendrá lugar la demostración que un núcleo de sus amigos, ha organizado como satisfactoria manifestación de alegría amistosa, desprovista en absoluto de todo carácter político, en honor del señor José J. Amavet, a raíz de su reciente nombramiento, para ocupar el cargo de presidente del Consejo General de Educación de La Rioja.

El futuro agasajado, en esta capital cuenta con numerosísimos afectos y por ello, es indudable que la demostración mencionada, ha de alcanzar todos los contornos de una amplia exteriorización de simpatías sentidas hacia el señor Amavet.

In memoriam

En el templo de Santo Domingo, hoy a las 8 a. m., se oficiará una solemne misa de réquiem por el eterno descanso del alma de la extinta señora doña María Luisa I. de Casas.

También se rezará hoy en ese templo, un funeral por el R. P. fray Agustín María Ferreyro, ex prior del convento.

—En la iglesia de Nuestra Señora del Carmen, hoy se dirán sufragios en memoria del extinto señor Humberto Cicotti.

Donaciones

La señora presidenta de la Sociedad de Beneficencia, doña Eufemia Livi de Videla, ha recibido del señor Manuel Salas, la suma de 100 pesos, como donación a beneficio del Hospital de Caridad y en memoria de sus malogrados hijos, Salas Oroño.

—También se han recibido con el fin mencionado, veinte kilos de carne de parte del señor Vittorioso.

Ambos donantes, fueron gentilmente agradecidos por sus actos altruistas en pro del establecimiento caritativo de referencia.

Ecos de un sepelio

Publicamos a continuación la nómina de personas que se han adherido al duelo de la familia De Feo, en oportunidad del fallecimiento de la niña Rafaela Aída De Feo.

Enviaron tarjetas de pésame: doctor Pedro L. Puig, Oreste Neri, Moisés Reidel, Angel M. Rossi, Carles Rhor y familia, Manuel E. Velloso, Luis Ponciano Pavón Rueda, Jaime Vilaseca, Luis G. Gardella, Enrique Kleiber y familia, Isidro Rodríguez.

Concurrieron al sepelio: Luis García, doctor Pascual Zavalla Carbó, Enrique L. Negri, Federico Spreáfico, Carlos Russoni, Santiago Herrandonea, Miguel Recchia, José Pagano, Baldomero Banús, Ernesto Fontanarrosa, José Antonio Puig, Mariano C. Puig, Pascual Serrano, Segundo A. Gómez, Antonio Lentini, E. René Maillier, Amado Tomás, Luis Brunetti, Miguel Luis Magra, A. Del Guercio, Rodolfo W. Koch, Antonio Leonardis, Ricardo Paganini, Ricardo Paolantonio, Enrique M. Mosca, Sebastián Copello, Ramón E. Frutos, Alberto Lacaba, José Pani, Alberto Goñi, Isidro Rodríguez, Marcos Gorosito, doctor Juan José Aldao, José Raimondo, Severo Velasco, Arturo Vittorioso, Felipe Gribaudo, Pedro Neri, José Tacca, Juan B. Costa, J. Victorino Navarro, Félix Nittoli, Emilio Noce, Juan Fourcade, José F. Sestier, Sabino Curzio, Adolfo de Filippis, José Malisani, Emilio Hosch, Juan Capparelli, Pascual Capparelli, J. Bautista Gasparotti, Ramón García, doctor Vicente Capparelli, Enrique Keiber, Julián González, Francisco Gema, Antonio Di Meola, Francisco Grassi, Quiterio Rodríguez, Eliseo García, Crescencio Paolantonio, Cayetano Contini, Leopoldo Rodríguez, M. San Martín, Emilio A. Casella, Ignacio Roca, A. Marelli, José de los Reyes, Carmelo Teruitta, Ignacio Luque, Jesús B. Riquelme, Mateo de Agostino, Francisco Recchia, Enrique De Feo, Saverio Carchedi, A. De Cristófano, Francisco Masperrer, Benito Spreáfico, Antonio De Luca, Felipe Vetti, Adrián Frutos, Edmundo Parino, José M. Suárez, Guido Noce, Cayetano Petrone, Roberto Gioiella, Salvador Risola, Américo Paganos, Vicente Suárez, Francisco Capellini, Manuel Maciel (hijo), Ricardo Roca, Pascual y José Ingino, M. Roca, Miguel Senn, M. A. Ingino, Sabino Deangelli, Edmundo Fernández, Manuel Maciel, Ignacio Fernández y Abel Fernández.

CONCURSO INFANTIL

La fotografía Garcilaso hace saber a sus favorecedores se sirvan solicitar en su local San Martín 824, las libretas para el concurso infantil, para los cuales no hay derecho.

En breve tendrá lugar la gran exposición fotográfica y pictórica organizada por esta casa.

La demostración al Dr. Cullen

A fines de la semana en curso, se reunirá la comisión auspiciadora del homenaje al doctor Cullen, con el objeto de fijar definitivamente el día que tendrá lugar la demostración que como ya hemos informado, consistirá en la entrega de un artístico álbum y la colocación de un retrato con placa que recuerde los 25 años de labor del doctor Cullen en el hospital.

También se le instalará en su consultorio particular una sala de operaciones con los instrumentos más modernos.

Al acto de referencia asistirán muchas de las personas que se han adhe-

